



Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Zeničko-dobojski kanton
JU Univerzitet u Zenici
Pravni fakultet

**ZAHTJEV ZA PRELAZAK S
DRUGOG UNIVERZITETA NA
PRAVNI FAKULTET
UNIVERZITETA U ZENICI**

Ime i prezime

Naziv visokoškolske ustanove i studijskog programa sa kojeg student prelazi

Adresa prebivališta (ulica i grad)

Broj telefona, e- mail

**N/R DEKANA PRAVNOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U ZENICI**

Poštovani,

Obraćam se sa Zahtjevom za odobrenje prelaska sa _____
(navesti naziv visokoškolske ustanove/ Univerziteta i fakulteta)

na studijski program prvog / drugog / trećeg ciklusa studija Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici.

S poštovanjem,

U Zenici _____ godine.

Prilog:

- Ovjeren nastavni plan i program
- Uvjerenje o položenim ispitima i ECTS bodovima
- Zahtjev za priznavanje ispita

PODNOŠILAC ZAHTJEVA

Napomena:

- Zahtjev se podnosi do 30. septembra tekuće godine.